

Leta na Dzilawo hena Sukunuduji fe Dodo

Dzila/Dzola Lito:

Deviwo hiã nuudu siwo naa lãmesẽ hafi woate nu astu. Spencerport Central School District naa nuudu siwo naa lãmesẽ sukunkeke [esia]. [etf] me nuudu fe home nyatlar 1.75 ndinuluu fe home nye dolar 3.00 Viwowo ate nu adze na nuulu femaxee alo adze na nuulu siwo fe asi b[ib]. Sukuvi siwo le New York State siwo dzi woda asi d[õ] be woadu siwo fe asi dzi wode la axonji kple n[õ]nuudu femaxee. Nyabiase kple nuudu siwo b[õ] be woakpe de nuwò le d[õ]biagalévi xoxofe d[õ]ta me la le ete.

1. **DE WÒHIÀ BE MAKPE D[õ]BIAGBALÉVI DO NA EYESIABE?** Ao, Kpe Sukunuduji, Notsi Femaxee kple esi fe asi b[õ] b[õ] fe D[õ]biagalévi d[õ]ka d[õ] be nàbia nuudu femaxee alo esi dzi wode k[õ]na sukuni siwo katã le wò afe me siwo dea Suku Nuudu D[õ]wfe sia. M[ate]nu ada asi le d[õ]biagalévi si mede b[ib]o o dzi o, eyata k[õ] egbo kpe nyatakaka siwo katã hiã la d[õ] abe alesi wodee fia le d[õ]biagalévia kple d[õ]biagalévia fe m[õ]fiamewo me ene. Tro d[õ]biagalévi si nekpe d[õ] la SICSD Suku fe Ddinuluu D[õ]low[õ]i, Attn: Andrea Romano 71 Lyell Ave Spencerport, NY 14559
2. **AMEKAE ATE DU AXI NU DUBU FEMAXEE?**
 - Devi siwo katã le afe siwo me wole videwo xom tso Nunyiamie Kpekpedenunad[õ] (SNAP), Nuudu Mama Dodo si Kpa Indiatwo fe Nuudu zradf ewo (FDPIR) alo Yinyi kpui ad[õ] fe Kpekpedenunana Jome Siwo Hiã (TANF) , dze na nuudu femaxee. Wokekanuudu fe videwo femaxee le hatsotsowo me de enu na devi siwo katã le afe ad[õ] me ne won[õ] Kpekpedenunad[õ] ad[õ] fe nya fe x[õ]biagalévia dzi na afea me to d[õ]sia d[õ].
 - Devi siwo woxo nyi siwo le vixinyidw[õ] fe alo v[õ]nuufe fe agbanamedzi le s[õ] nu la dze na nuudu femaxee.
 - Devi siwo kpa gome le wofe sukua fe Head Start Programme la dze na nuudu femaxee.
 - Devi siwo d[õ] afemansit[õ] sisila, alo wuula fe gmesese g[õ]la dze na nuudu femaxee. Ele be afe siwo me d[õ]vi siwo d[õ] afemansitwo, sisila alo wuula fe gmesese g[õ]nate d[õ] SFA nu hena kpekped[õ]nu le videwo x[õ]me.
 - Deviwo ate nu axi nuulu femaxee ne wò afea fe fetu bliboa le ga si woxena femaxee alo esi dzi wole kpiti le Dukla fe Gakpikp[õ] fe Dzedze fe M[õ]fiamewo me la me. Sukuvi siwo le New York State siwo dzi woda asi d[õ] be woadu nu siwo fe asi b[õ]la axonji kple n[õ]nuudu k[õ]kple n[õ]med[õ]nuwo siwo woatsana to Sukudede me gbe Nuudu viviwo fe D[õ]ta dzi femaxee.
 - Viwowo ate nu adze na nuulu femaxee alo esiwo fe asi dzi wole ne wò afe me fetu d[õ] d[õ] se d[õ] fe si le n[õ]metata sia dzi alo esi mede nenema o:

2023-2024 WODE ASI SIWO WODO GAKP[õ]K[õ]JE M[õ]FIAMEWO					
Fufofo Afeme fe Agb[õ]z[õ]m	Fe sia fe	Yleti sia yeti	Zi Eve le Yletia me	Kwasida Eve Desiad[õ]	Kwasida sia kwasida
1. 1.	\$ 26,973 ye nye esi	\$ 2,248 ye nye esi	\$ 1,124 ye nye esi	\$ 1,038 ye nye esi	\$ 519 ye nye esi
2. 2.	\$ 36,482 ye nye esi	\$ 3,041 ye nye esi	\$ 1,521 ye nye esi	\$ 1,404 ye nye esi	\$ 702 ye nye esi
3. 3.	\$ 45,991 ye nye esi	\$ 3,833 ye nye esi	\$ 1,917 ye nye esi	\$ 1,769 ye nye esi	\$ 885 ye nye esi
4. 4.	\$ 55,500 ye nye esi	\$ 4,625 ye nye esi	\$ 2,313 ye nye esi	\$ 2,135 ye nye esi	\$ 1,068 ye nye esi
5. 5.	\$ 65,009 ye nye esi	\$ 5,418 ye nye esi	\$ 2,709 ye nye esi	\$ 2,501 ye nye esi	\$ 1,251 ye nye esi
6. 6.	\$ 74,518 ye nye esi	\$ 6,210 ye nye esi	\$ 3,105 ye nye esi	\$ 2,867 ye nye esi	\$ 1,434 ye nye esi
7. 7.	\$ 84,027 ye nye esi	\$ 7,003 ye nye esi	\$ 3,502 ye nye esi	\$ 3,232 ye nye esi	\$ 1,616 ye nye esi
8. 8.	\$ 93,536 ye nye esi	\$ 7,795 ye nye esi	\$ 3,898 ye nye esi	\$ 3,598 ye nye esi	\$ 1,799 ye nye esi
*Ame d[õ]sia d[õ] addl , add	\$ 9,509 ye nye esi	\$ 793 ye nye esi	\$ 397 ye nye esi	\$ 366 ye nye esi	\$ 183 ye nye esi

3. **DE DEVI SIWO WOKP[õ]NA ATE NU AXONUDU FAA?** E, vixinyi siwo le vixinyidw[õ] fe alo v[õ]nuufe fe agbanamedzi lese nu te, dze na nuudu femaxee. Vi d[õ]sia d[õ] si woxonyi le afea me la dze na nuudu femaxee ed[õ]nye ga ka kee w[õ]k[õ]na o. Woate nu ade vixinyilawo hã eme abe vixinyilawo fe fornea me bene ne vixinyilawo tiae be yewoabia videwo hã na d[õ]vi bubuwo. Devi siwo de vixinyini me dede afea me two me ate nu akpe le d[õ]vi bubu siwo le afea me nu be woadze na v[õ]lewo. Ne d[õ]vi siwo meny vixinyilawo o le forne si woxonyi me medze na nuudu fe videwo femaxee alo esiwo fe asi dzi wode o la, vixinyila si dze la axonj[õ] femaxee kokoko.
4. **DE DEVI SIWO SI AFEME O, SIWO SI DZO, KPLE ESIWO UUNA LAATE DU AIU NU FEMAXEEA?** E, d[õ]vi siwo d[õ] gmesese si nye afemansit[õ] sisila, alo wuula g[õ]la dze na nuudu femaxee. Ne womeg[õ]na wò be viwowo axonudu femaxee o la, tafiatsefo ka alo n[õ]n[õ] e-mail d[õ] Afeto Timothy O'Connor, afemansitwo fe kadododz[õ]k[õ]da alo wuulawo fe d[õ]w[õ]da le (585) 349-151 alo toconnor@spencerportschools.org be woakpe d[õ] be wode hã.

5. **DE ELE BE MAKPE AGBALÉ DZRAĐOFE NE MEXLÉTA LE SUKUJE JE SIA ME BE WODA DE DE VIEWO BE WOĐU NU FAA?** Aflatse xlé leta si nòxola nyuie eye nàwò dè mfiameawo dzi. Jo ka na Afeto Andrea Romano, 585-49-5150 ne nya ađe le asiwò.
6. **WODA DE VINYE FE BIABIA JE NUĐEĐENJUTI LE JE SI VA YI ME. DE WÒE BE MAKPE BUBU BUBUA?** Vivò fe dɔ biagbalé via nyo na suku fe ma ko eye wotsɔe yi suku fe sia fe dɔwɔnkeke 30 gbãwò me (alo vase dɛ esime woatso nya me le dzedze yeye nyu, wo dometsi ava gbã). Ele be nà dɔo dɔ biagbalé vi yeye dɔa negbe dɛe sukua gbɔ na wò be viwò dze na sukuf e yeye hafi. Ne mɛ dɔo dɔ biagbalé vi yeye sia dɔa asi dɔo alo womegblɔ na wò be viwò dze na nu dɔ dɔ femaxee o la, woaxonu dɔ dɔ fe fe bliboa le viwò si.
7. **MEXJA NYUWO, VIDZIWO KPL DEVIWO (WIC) FE VIDEWO. DE VINYE (DEVIWO) ATENU AXNUĐUĐU FAA?** Devi siwo le afe siwo me wokpɔa gome le WIC mate nyu adze na nu dɔ dɔ femaxee alo esiwo fe asi bɔ bɔ. Tafatse mikpe Sukunu dɔ dɔ/Notsi Femaxee Kple Wo fe Asixi Si Wo dɛ De Đoku si fe Dɔ biagbalé vi dɔo.
8. **DE WOALÉ DKU DE NYATAKAKA SIWO MENA LA DUWA?** Miate nyu abia tso asiwò hã be nã nã afea me fetu si negblɔ la fe kpelodzi le wò.
9. **NE NYEMEDZE FIFIA O LA, DE MATE DU ABIA EMEGBE?** È, àte nyu abia eyi i esia e le sukuf e me. Le kpɛ nyu me .
10. **KE NE NYEMEL DE NYEMETSOTSO SI SUKUA Wɔ LE NYE Dɔ BIAGBALÉ DU DZI O DE?** Ele be nà fo nu kple sukudzikpɔ lawo. Àte nyu abia hã be woadrɔ nyaa ne èfo ka alo nɔ agbal na : Afeto Jonathan Saltzburg , (585)349-121 alo jsaltzburg@spencerportschools.org.
11. **DE MATE DU ABIA NE AME AĐE LE NYE AƆEMENYE UNITED STATES DUKOMEVI OA?** Mehiã be wò, viwò (viwòwo), alo afemenɔ la bubuwo nanye United States dukomeviwo hafi nã nyu axi nu dɔ dɔ femaxee alo esi fe asi bɔ bɔ o.
12. **AMEKAWOE WÒLE BE MATSɔ ADE NYE AƆEA ME DWO ME?** Ele be nà de ame siwo katã le wò afeme, fometswo alo esiwo menye fometswo o (abe tɔgbuivo kple marawo, fometswo bubuwo, alo xɔwo ene) siwo kpɔa gome kple gazaziwo dɛkae la eme. Ele be nà tswò nyu kple dɛvi siwo katã le gbɔwò la ade eme. Ne èle ame bubu siwo le wo dɔ kɔ si le ganyawo gome gbɔ (le kpɛ nyu me, ame siwo mɛda albe o, siwo mema ga si wokpɔa kple wò alo viwòwo o, eye woxea gazaziwo fe akpa si wo dɛ dɛ nu) la, mɛgade wo eme o.
13. **KE NE NYE FETU MESOM YESIAYO DE?** Dɔ ga home si nɛ xɔna zi gelle la i. Le kpɛ nyu me, ne zi gelle la, èkpɔa dɔlar 1000 leti sia leti, gake dɔ afe wo to nyu wò le yeti si va yi me eye dɔlar 900 koe nɛkpɔa, ke nɛ dɔ beyekpɔ dɔlar 1000 yeti sia yeti. Ne zi gelle la, èxa gaf o gelle wu la, ke tswɛ kpe dɛ enju, gake mɛgatsɛ kpe dɛ enju nanye be ye afe woy koe nɛwa dɔ gaf o gelle wu o. Ne dɔge le asiwò alo wo dɛ wɔgaf ofo alo fetu dzi kpɔtɔla, zã ga si nɛkpɔa fifia.
14. **MÍELE ASRAFODɔ ME. DE NEGBLɔA MÍAJE GAKPɔɔ JE NU TO VOVO?** Ele be woagblɔ wò fetu vevivo kple ga si nɛxɔna fe fetu be enye ga si nɛkpɔ. Nanye be èxa ga fe asixɔfe gakekpɛ dɛ nyu dɛ sia dɛ na afe siwo mele dɔwfe o, nu dɔ dɔ, awudɔ dɔ, ele be woade eme hã abe gakekpɛ ene. Gake ne wò afe wo nye Asrafowo fe Afewo fe Asitsatsa fe Đo dɔ fe akpa ađe la, mɛgatswò afe wo fe gakekpɛ dɛ nyu kpe dɛ ga si nɛkpɔ na nyu o. Wo dɔa awawɔfe fetu bubu dɛ sia dɛ si ado tso dɔwɔme hã dɛ le gakekpɔ me.
15. **NYE FOMEA HIã KPEKPɛ ENJU GĐE WU. DE ĐO BUBU AĐEWO LI SIWO MÍATE DU ABIA?** Ne èdi be yeanya alesi nàwò abia SNAP alo kpekpɛ dɛ nyu nanyu bubuwo la, te dɛ kpekpɛ dɛ nyu nanyu fe si le mia gbɔ nyu alo fo ka na 1-800-342-3009 .

Alesi Nàwò Abia: Be nà xɔ nu dɔ dɔ femaxee alo esi dzi wo dɛ asi le na viwòwo la, kpe Sukunu dɔ dɔ/Notsi Femaxee Kple Ga Si Wo dɛ De Edzi fe Dɔ biagbalé vi dɛka dɔ nyuie, nàwò dɛ mfiame siwo le agbalé via dzi dzi, na wò afea eye nà tɔe ayi dɔwfe si wo dɔ si wɔn dɛ dɔ biagbalé via woan nã afea me tɔwo kple dɛviwo katã nɔ dɛ dɔ biagbalé vi dɛka dzi.

- Ne èxa SNAP alo TANF fe vide wo alo kɔgome le FDPIR me la, ele be nã nã dɛviwo fe njowo, afea me SNAP, TANF alo FDPIR fe nyu fe xexlédzesi kple afemenɔ la tsitsi ađe fe asidede agbalé te dɛ dɔ biagbalé via me.
 - o Te dɛ Hadomedegberɔ Nuti Dɔwfe si le mia gbɔ nyu hera wò SNAP alo TANF nya xexlédzesi, ne ehã.
 - o Dɔ biagbalé vi ađeke mehiã ne Suku fe Nu dɔ dɔ Dɔwfe na afea nya be wo dɔ kpe ye wo viwo dzi tɛ le Kpekpɛ dɛ nyu nanyu dɔ dɔa fe gomekpɔ kɔ o. Ne afea me tɔwo mɛka dɛ edzi nanye be wo dɔ kpe ye wo viwo dzi tɛ o la, ele be afea me tɔwo naf o ka na sukua.
- Ne mɛnɔ SNAP, TANF alo FDPIR fe nya fe xexlédzesi na afemenɔ la alege o la, ele be nã nã amesiame si le afea me fe nkiwo, ga home si afemenɔ la dɛ sia dɛ kpɔ na, zi nenie woxe kple afisi wòtso la dɛ dɔ biagbalé via me. Ele be afemenɔ la tsitsi ađe fe asidede agbalé te kple tsitsi ma fe hadomededienɔ fe xexlédzesi fe xexlédzesi ene nanye awo nanye alo nà dɛ dɛsi ađeka ne hadomededienɔ fe xexlédzesi mele ame tsitsia si o.
- Womate nyu ada asi le viwo siwo woaxɔ femaxee kple esiwo dzi wo le asi le fe dɔ biagbalé vi dzi o negbe le wotsɔ dzedze nyu nyatakaka blibo dɔ dɔ, abe alesi wo dɛ fe fia le dɔ biagbalé via dzi kple mfiameawo me nã na nanya ne woda asi dɛ wò dɔ biagbalé via dzi alo wogbe.

Tɔtɔwo Nuti Nyatakaka: Vi dɛ siwo dzi woda asi dɔ le dɔ biagbalé via xoxɔ la wa dɛle suku fe bliboa me kple dɔwɔnkeke 30 va dɔ suku fe yeye me (alo vase dɛ esime woatso nya me le dzedze yeye nyu, wo dometsi ava gbã). Megahiã be nã gbɔ tɔtɔwo na gakekpɔ fe dzidzi dɛzi alo afe wo fe lolome dzi dɛ dɛ kpɔ alo ne mɛgaxa SNAP o.

Nu dɔ dɔ Dɔwfe na Devi Nuwamɛtɔwo: Dukɔa fe sewo bia tso sukwo kple dɔwfe wo si be woatso nu dɔ dɔ ana dɛvi siwo nye nuwamɛtɔwo fe bubu ađeke maxaxosi ate nyu axe mɛ dɛ wof e nu dɔ dɔ nu. Wo dɛ sukwi si nye nuwamɛtɔwo me le 7CFR fe Akpa 15b.3 me le Dukɔa fe dɔ dɔ me, be enye

amesi fe ntila alo susu fe gbo dzo dzo si xe mo de ame ma fe agbemenuwina vevi deka alo esi wu nenema nu vevie, nuwameta ma fe nunjidi do wobui be ele esi nu gblie le ame nu alea. Agbemenuwina vevivo dome la ewe nye gake menye woawo koe o: d'wizwo abe belele name dokui, asidwo wawo nukpka nusese, nuqidi, alidob, azidzo, tsitretsiti, kkb, bba, nuf of o, gbo, nussii, nuxexle, susu tso tso nu nu, tarmebubu, . kadodo, kple d'wawo Ele be n'bia be woatrasa le nuqidi nu tso sukua gbeye nana atikewo nuti nyatakaka sukua tso larasesebwo la si si mo de gbalie le si Dukaa le gbo Ne exo se be vivoda hia na ame bubuwo le nuwameta de ta la, tafatse te de mia nu hena nyatakaka bubuwo, elabena nyatakaka t'xawo li siwo wole be woat'ikewo nuti nyatakaka me.

Nya yayawo: United States fe Agbledenyawo Gbo kpa da asi de edzi be woade sukuwiwo fe nkwo kple wofe dzedze fe rrome de go, dzila, dzikpa la fe mo dede maromee, na amesiwo do fome te kple dukaa fe hehenana do wo abe Tanya I kple Dukaa fe Suku de Dgilyi Duti Numekuku ene dzikpa kpaalo wo dzi wawo (NAEP), siwo nye United States fe Sukude de D'wofe fe do siwo wozana tso dea dzesi nuto siwo nyega mama na sukuwo, tso daa sukua fe sukude de fe nutoa me fe hadome kple ganyawo fe rrome kpa kpa tso bua sukude de fe ngiyi nu. Woate nu ad' nyatakakawo de go ha na Dukaa fe larasesenyawo alo Dukaa fe hehenana do siwo D'wofe de do wo fe alo nutoa me sukud'wofe kpa, nenyee be Dukaa nutoa me sukud'wofe ee kpa do da dzi, kple dukaa fe Dukaa alo n'ba me nunyame fe do siwo s'kple Dukaa fe Suku fe N'nuqidi fe do wo. Gakpe de enu la, woate nu ale nyatakaka siwo kata le asi si woxena femaxee kple esiwo dzi wole k'iti fe d'biagballivia me la te go na amesiwo do fome te kple do siwo nu wole m'ito le Dukaa fe Suku fe N'nuqidi Se (NSLA) alo Devivo fe Nuqidi Nuti Se (CNA) te la dzikpa kpaalo wo dzi wawo siwo dome de wo nye Dukaa fe Suku fe N'nuqidi kple Suku fe Ndi Nuqidi fe do wo, Notsi T'x'fe do wo, Devivo kple Ame Tsitsiwo Dzi Kp'fe Nuqidi Nuti do wo, Dzom'ji Nuqidi Nana fe do wo kple Ny'nu Vidziwo kple Devivo fe Nuqidi Kpe'pe'nu' do wo (WIC); United States fe Sedzikpa lag' hena agbalie dzikpa kpa fe ta'ozinuwo, kple dukaa, Dukaa alo nutoa me sedzikpa siwo le numekuku wo tso do siwo wogbbe woda le NSLA alo CNA te dzi. Nyatakaka siwo ku de dzedze nu siwo nu NSLA me mo na ko o de fia bia be woan'bi de edzi tso dzila, dzikpa gbo

Le devivo nana fe do wo wome la, womade vovototo de vi ad'ke me le amefomevinye, nutsu alo ny'nu nyenye, amadede, duk' si me wotso, fe x'x' nuwameta nyenye taalo En'lisigbe dodo nyuie.

Ne nyabiase bubuwo le asiwo alo nehia kpe'pe' enu la, fo ka na Af'ero Andrea Romano (585) 349-190.

Akpe wo , .

Gary Miner fe amega
Suku fe D'nu'nu' Dzikpa

Vovotodedeame me fe Nyagbo gbo Esia de nusi nawone exo se be wawonu madzmadz' ye nu la me.

Le dukaa fe dukawevivo fe gomen'amesiwo nuti se kple United States Agbledenyawo Gbo k'fe (USDA) fe dukawevivo fe gomen'amesiwo nuti sewo kple do wo nu la, wode se de do wo fe sia nu be woagade vovototo amefomevinye, amadede, duk' si me wotso, nutsu alo ny'nu nyenye (si me nutsu alo ny'nu nyenye kple g'ba de dzodzo ha le) , nuwameta nyenye, . fe x'x' alo h'biabia alo h'biabia de dukawevivo fe gomen'amesiwo nuti do wo si wowo ya ta.

Woate nu ana do wo nuti nyatakakawo nanc'beg' b'bu siwo menye En'lisigbe o me. Nuwameta siwo hia kadodom'nu bubu siwo dzi woato ax' do wo nuti nyatakakawo (le kp'he' me, nkun'wo fe nu'nu' nu'nu' ga, odio, Amerika Tokun'be), nafo ka na dukaa alo nutoa me do wo si k'ba do da dzi alo USDA fe TARGET Center le (202) 720- 720- . 2600 (gbe kple TTY) alo nate de USDA nu to Federal Relay Service dzi le (800) 877-8339.

Be woats'ny de do wo fe vovotodedeame me nu la, ele be Nyato foetola nakpe Agbalie AD-3027, USDA fe do wo fe Vovotodedeame me Nyato foetogbalie si woate nu ax'le internet dzi le: <https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf> tso USDA fe do wo fe de sia de, to kafofo na (866) 632-9992, alo to la nu'nu' na USDA me. Ele be nyato foetola la fe nk' ad' s, telefon xel' de zesi, kple vovotodedeame me fe af' de si wogbbe wowo nuti nun'idi won' d'nan' laa me tsitotsito ale gbege be woana Dukawevivo fe Gomen'amesiwo Duti Agbalie de fe Kpe'pe'nu' (ASCR) nanya nu tso dukawevivo fe gomen'amesiwo dzi dada si wogbbe woda fe nu'nu' kple n'ke si dzi. Ele be woats' AD-3027 fe agbalie alo la si wokpe de la ad' de USDA to:

- 1. **posu:**
United States fe Agbledenyawo Gbo k'fe Dukawevivo fe Gomen'amesiwo Nuti Agbalie de fe Kpe'pe'nu' fe D'wofe 1400 Independence Ave, SW Washington, DC 20250-9410; alo
- 2. **fax:**
(833) 256-1665 alo (202) 690-7442; alo
- 3. **e-mail:**
do wo@intake@usda.gov

Do wo fe sia nye ma'nu'ku' p'p' nana do wo fe.

Yletinjeke si dzi wođe asi le enju _____

F _____ R _____ D _____ .

2023-2024 fe Sukunuđuđu/Notsi Femaxee kple esi Wođe Ɖe Ɖokuiwò fe Ɖɔbiagbalévi

Be nàbia be woana nuđuđu viwòwo femaxee eye wođe asi le enju la, xlé mofiamé siwo le megbekpa dzi, kpe agbalévi **Ɖeka ko** Ɖo na wò afemetowo, de asi wò nko te eye **nàtré Ɖe adrcs si le ete la dzi**. Fo ka na **(585) 349-5190** ne èhià kpekpejeru. Woate nju anjo nko bubuwo Ɖe pepa bubu dzi.

Trɔ Ɖɔbiagbalévi Siwo Wokpe Ɖo la Ɖe: **SCSD Suku fe Ɖɔɔnuđuđu Ɖođowɔɔi, Attn: Andrea Romano**
71 Lyell Mòdodo dzi
Spencerport, NY 14559 fe agbaléa me

1. Ɖlo Ɖevi siwo katà dea suku le wò afeme la Ɖi:

Sukuvi fe Ɖko	Suku	Dzeside/Nufiala	Ɖevi si Woxo nyi	Afemansito Uuula, Sisi
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. SNAP/TANF/FDPIR fe Viđewo:

Ne ame ađe le wò afeme xɔ SNAP, TANF alo FDPIR fe viđewo la, njo wofe nko kple CASE # Ɖe afisia. **Yi Akpa 4 lia eye nàde asi Ɖɔbiagbalévia te.**

Ɖko: _____ NYA #: _____

3. Gblɔ gakpokpo katà na Afemetowo KATà (Tso afòƉe sia dzi ne èwu afòƉe 2 lia nu) .

Afemetowo Katà (wò nɔto kple Ɖevi siwo katà si ga le hà le eme).

Ɖlo Afea me to siwo katà womeɔjo Ɖe AfòƉe 1 lia me o (wò nɔto hà le eme) **ne womekpo ga o gɔ há** . Le Afemeto Ɖesiade si wonjo nko na gome la, ne woxo ga la, gblɔ gakpokpo bliboa na Ɖzotsofe Ɖesiade le Ɖolar blibowo ƉeƉeko me. Ne womexo ga tso tefe bubu ađeke o la, njo '0'. Ne ènjo '0' alo gblé agble ađewo Ɖi fuflu la, ke èle Ɖase Ɖim (do nugbe) be gakpokpo ađeke meli si nju nàka nya ta le o.

Afea me to fe nko	Ga si wokpona tso Ɖowowo me hafi wođe ga le eme Ga home / Zi nenie	Ɖeviwo fe Kpekpejerunana, Alimony Ga home / Zi nenie	Dzudzɔxɔxɔledome, Dzudzɔxɔxɔledome Fexexewo Ga home / Zi nenie	Ga Bubuwo, Hadomegbenɔno fe Dedienɔno Ga home / Zi nenie	Gakpokpo ađeke Meli O
	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	<input type="checkbox"/>
	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	<input type="checkbox"/>
	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	<input type="checkbox"/>
	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	<input type="checkbox"/>
	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	\$ _____ / _____ fe Ɖo.	<input type="checkbox"/>

Afemetowo Katà (Ɖeviwo Kple Ame Tsitsiwo) .

* Hadomegbenɔno fe Dedienɔno fe Xexlédzesi Ene Mamlɛawo: XXX-XX- _____ .

I do not have a SS#

*Ne wole akpa 3 lia kpeɔ Ɖo la, ele be afemenola tsitsi ađe natsɔ wofe Hadomegbenɔno fe Dedienɔno Xexlédzesi (SS#) fe xexlédzesi ene mamlɛawo ana alo ade dzesii be "SS# ađaka mele asinye o" hafi woate nju ada asi Ɖe Ɖɔbiagbalévia dzi.

4. De asi ete: Ele be afemenola tsitsi ađe nade asi Ɖɔbiagbalévi sia te hafi woate nju ada asi Ɖe edzi.

Međo kpe edzi (do nugbe) be nyatakaka siwo katà le Ɖɔbiagbalévi sia dzi la nye nyatefe eye be wogblɔ ga si wokpo la katà . Mese egome be wole nyatakakaawo nam ale be sukua naxo dukɔa fe ga; sukudzikpolawo ate nju ađo kpe nyatakakaawo dzi eye ne međo kɔɔ na nyatakaka siwo menyé nyatefe o la, woate nju atso nya Ɖe nɔnye le Dukɔa kple dziđuɔa fe se siwo li nu, eye vinyewo ate nju abu nuđuđu fe viđewo.

De asi ete: _____ **Yletinjeke:** _____

Email Adres: _____

Afeme Telefon: _____ Ɖowofe fe Telefon: _____ Afeme Adres: _____

5. To kple Amefomevinyenye nye nusi woate nju awo le wo Ɖokui si; akpa sia njuođo mekpɔa nɔsɛ Ɖe viwòwo fe nuđuđu femaxee alo esiwo fe asi dzi wođe kpoto dzi o.

To: Hispania alo Latino Menye Hispanic alo Latino o

Amefomevi (Kpo Ɖeka alo esi wu nenema): Amerika India alo Alaskato Asiati Ameyibo alo Afrika Amerikato Hawaii to Gbàto alo Pacific Fɔkpo Bubu Yevu

DO NOT WRITE BELOW THIS LINE – FOR SCHOOL USE ONLY

Annual Income Conversion (Only convert when multiple income frequencies are reported on application)
Weekly X 52; Every Two Weeks (bi-weekly) X 26; Twice Per Month X 24; Monthly X 12

- SNAP/TANF/Foster
- Income Household: Total Household Income/How Often: _____ / _____ Household Size: _____
- Free Meals Reduced Price Meals Denied/Paid

Signature of Reviewing Official _____ **Date Notice Sent:** _____

NUÐUDU FE NUÐEDENUTI FE NYATAKAKAWO FE AGBALĒ FAKALE WO FE ASI TSJTSJ

Ne ële do biagbalĒ via kpe m d o la, tafatse lé nku d e ad n u d o siawo siwo akpe d e n u w ò n u nyuie.

SNAP/TANF/FDPIR nya xexlĒ dzesi: Ele be esia nanye nya fe xexlĒ dzesi bilibo si so si d w o f e a na w ò si me xexlĒ dzesi w o l e n j n l d z e s i w o k a t ā h ā l e, l e k p o d e n u m e, E123456, a l o n u s i a n u s i w o z ā n a l e w ò n u t o a m e. K p o l a a d e s i n e x o t s o H a d o m e g b e r r o N u t i D w o f e s i l e m i a g b o g b o h e n a w ò n y a f e x e x l Ē d z e s i a l o t e d e w o n u h e n a w ò x e x l Ē d z e s i.

Devi si Woxo nyi: Woate nu an l i l e v i s i l e f o m e a l l e g b l g a k e w ò l e n y o n y o d w o f e a l o v n u d i f e f e d z i k p o k p o t e l e s e n u l a f e n j o d e w ò f o m e a f e d o b i a g b a l Ē v i d z i. N j g a s i l e v i a k p o n a l e “ a m e n u t i f e z a z ā ” m e. E s i a l i g a m a w o s i w o d w o f e a n a s i w o w ò l e f i a b e l e v i a n u t i n a z ā, a b e a m e n u t i f e g a z a z ā f e g a k p e k p e l e n u, g a s i e f e f o m e a x o, a l o t s o c b a d e m e e n e k o e d e e r m e. W o r m e b u a g a s i w o n a n a h e n a a f e, n u d u d i k p l e b e l e l e, a t i k e w o w j k p l e a t i k e w o w j f e n u h i a h i ā w o b e e n y e g a s i v i x o n y i l a k p o n a D l i “ 0 ” n e l e v i a m e k p l a g a a l e k e t s o a m e n u t i f e z a z ā m e o.

Afemetwo: Ame siwo do fome kplii alo esiwo medo fome kplii o fe fufufo ad e si le afe d e k a m e e y e w o k p a g a k p l e g a z a z ā d e k a e.

Fomea me b Tsitsiwo: Ame siwo katā do fome kple wo n e w o k p l e e s i w o m e n y e f o m e t w o o s i w o x o f e 2 1 k p l e e d z i v o s i w o l e w ò a f e m e.

Ganyawo fe Dokuisinɔamesi: Ame le edokui si le ganyawo gome eye w ò n y e g a n y a w o f e d w o f e / a f e r m e t s i l e e d o k u i s i n e e f e f e t u k p l e g a z a z ā w o m e m a f o m e a / a f e a m e o. G a n y a w o f e a k p a v o v o v o s i w o l e a f e d e k a m e f e d z e s i e n y e g a z a z ā w o f e s a s m e k p l e g a n y a w o f e d k u i s i n ɔ r o t s o w o n e w o g b o

GakpɔkɔGbãtɔFifa: Ga si w ò a f e a m e t o d e s i a d e k p a l o x o f i f a h a f i w o d e g a l e e r m e N u s i w o w o d e l e e r m e f e k p e n u a d e w o e n y e d u k a a f e a d z j D u k a f e a d z j k p l e H a d o m e g b e r r o f e D e d i e r n o f e a d z o s i w o d e l e e r m e. N e d b s i w o w u d e k a l e a s i w ò l a, e l e b e n a n j b g a s i n e k p o n a t s o d w o k a t ā m e l a d i. N e e x o g a t s o t e f e s i w o w u d e k a (f e t u, a l i m o n y, d e v i w o d z i k p o k p l e b u b u a w o) l a, e l e b e n a n j b g a s i n e k p o t s o t e f e w o k a t ā. A g b l e d e l a w o, d w o d a s i w o w a w o d k u i, d w o d a s i w o w a n a k p l e d w o d a b u b u s i w o w a d b l e y e y i j a d e m e k o e a t e n u a z ā w o f e g a s i w o k p l e l e l l e t i 1 2 s i w o v a y i s i w o n u w o k a n y a t a l e t s o w o f e A d z i x e g b a l i v i 1 0 4 0 m e.

Gakpɔkɔbilboa fe kpe n u w o e n y e:

- Fetu, fetu, gakpekpedenunana, d d z i k p f e, a l o g a s i w o k p o n a t s o d k u i s i w o l i m e
- Agbledelawo fe gakpɔkɔnubutubud nudzadzra bilboa t s o d e g a z a z ā w o d e k o d e m e n y e n u s i w o b u o
- Dzudzo x o d e d m e, f e s i a f e f e f e t u, a l o d z u d z o x o d e d m e f e g a b u b u s i w o d o m e H a d o m e g b e n o r o f e D e d i e r n o f e d z u d z o d e d m e f e v i d e w o h ā l e
- D o m a k p o w e f e f e x e x e
- D z o d z e n y e n y e f e f e x e x e (m e t s o S N A P f e a s i x o k p e d e e n u o) .
- D u k a a f e K p e k p e d e n u n a n a f e f e x e x e
- Kpekpedenunana le vixonyi me
- Dediernofe GakpɔkɔKpekpedenub(SSI) alo Hadomegbeno r o f e D e d i e r n o f e A g b e t s i l a w o f e V i d e w o
- Ga si woxena d e v i d z i k p o k p o t a a l o d e v i w o d z i k p o k p f e f e w o
- Nuwɔametwo fe videwo, siwo dome d w d a f e fetu h ā l e
- Veteran fe agbeno r n u t i v i d e w o
- Deme alo ga si wokpɔ t s o g a s i w o a r m a m e
- Ga si w o d e t s o g a s i w o d z r a d e, g a d e d e a s i, n u s i w o w o t s o d e a s i n a a m e w o, k p l e n u m a m e s i b u b u s i w o a r o a n y i a t s o a x e d e v i f e n u d u d i t a
- Ga bubu siwo wokpɔ n a t s o g a m e

Gakpɔkɔfe Nusiwo Wod De Go Mele be woabu d e v i d z i k p o k p e s i a d e s i w o w o a l o d o d e e n u f e a s i x o, a l o g a h o m e d e s i a d e s i w o w o a b e d e v i w o d z i k p o k p a f e f e t u a l o g a z a z ā s i w o w o d e b e l e l e m a t a l e D e v i w o D z i k p o k p f e N g y i y i (B l o c k G r a n t) G a x a t e f e f e x e x e e n e b e e n y e g a k p o k p a d o d s i a o.

Ne nya ad e le asiw ò alo n e h i ā k p e k p e d e n u l e d b i a g b a l Ē v i a k p e k p e m e l a, t a f a t s e t e d e:

Afenc **Andrea Romano**, Nu d u d i F e m a x e e K p l e N u d u d i S i w o W o d e D e V o v o f e D o d w d a
aromano@spencervudze.esukuwo.org
(585) 349-5190 fe xexlĒ dzesi

